

## GCSE Grade Points (Non Uniform Mark) – November 2018

In accordance with regulatory requirements, some reformed GCSE qualifications in Wales are linear. This means that candidates must take all the components within the specification within one examination series.

The grade boundaries for each qualification are shown below. Component marks at key grade boundaries are aggregated to create a total mark, which is used to calculate the overall qualification grade for each candidate. Candidates will receive the overall grade on their results slips.

The grade boundaries for each component are also shown below. The highlighted grade boundaries were set using professional judgement.

Component boundaries are 'notional' and intended only as a guide to aid centres with their analysis, and are not official grades. Please note that notional component grade boundaries which have been derived arithmetically may not add up to the overall qualification-level boundary where component marks have been scaled to produce the qualification-level mark.

Entry Codes	Subject Name	Option/Component	Maximum Mark	Weighting Factor	A*	A	B	C	D	E	F	G
<b>3700QS</b>	<b>ENGLISH LANGUAGE</b>	<b>NON-TIERED</b>	<b>400</b>		<b>313</b>	<b>283</b>	<b>249</b>	<b>216</b>	<b>173</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	<b>46</b>
3700U1	English Language	Unit 1	80	1.000	71	63	55	48	40	32	24	16
3700U2	English Language	Unit 2	80	2.000	62	56	50	44	35	26	18	10
3700U3	English Language	Unit 3	80	2.000	61	54	47	40	31	22	14	6
<b>3300PF</b>	<b>MATHEMATICS</b>	<b>FOUNDATION TIER</b>	<b>130</b>						<b>71</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>25</b>
<b>3300PN</b>	<b>MATHEMATICS</b>	<b>INTERMEDIATE TIER</b>	<b>160</b>				<b>100</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>33</b>		
<b>3300PH</b>	<b>MATHEMATICS</b>	<b>HIGHER TIER</b>	<b>160</b>		<b>115</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>35</b>				
3300U1	Mathematics	Unit 1 Foundation Tier	65	1.000					34	26	18	10
3300U2	Mathematics	Unit 2 Foundation Tier	65	1.000					37	29	22	15
3300U3	Mathematics	Unit 1 Intermediate Tier	80	1.000			46	34	23	15		
3300U4	Mathematics	Unit 2 Intermediate Tier	80	1.000			54	40	28	18		
3300U5	Mathematics	Unit 1 Higher Tier	80	1.000	53	40	27	15				
3300U6	Mathematics	Unit 2 Higher Tier	80	1.000	62	48	34	20				
<b>3310PF</b>	<b>MATHEMATICS - NUMERACY</b>	<b>FOUNDATION TIER</b>	<b>130</b>						<b>75</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
<b>3310PN</b>	<b>MATHEMATICS - NUMERACY</b>	<b>INTERMEDIATE TIER</b>	<b>160</b>				<b>97</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>33</b>		
<b>3310PH</b>	<b>MATHEMATICS - NUMERACY</b>	<b>HIGHER TIER</b>	<b>160</b>		<b>106</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>37</b>				
3310U1	Mathematics - Numeracy	Unit 1 Foundation Tier	65	1.000					36	27	18	9
3310U2	Mathematics - Numeracy	Unit 2 Foundation Tier	65	1.000					39	29	19	9
3310U3	Mathematics - Numeracy	Unit 1 Intermediate Tier	80	1.000			47	35	25	16		
3310U4	Mathematics - Numeracy	Unit 2 Intermediate Tier	80	1.000			50	38	29	17		
3310U5	Mathematics - Numeracy	Unit 1 Higher Tier	80	1.000	51	39	29	18				
3310U6	Mathematics - Numeracy	Unit 2 Higher Tier	80	1.000	55	44	31	19				
<b>3000CS</b>	<b>WELSH LANGUAGE</b>	<b>NON-TIERED</b>	<b>300</b>		<b>251</b>	<b>224</b>	<b>191</b>	<b>158</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>49</b>
3000N1	Welsh Language	Unit 1	80	1.125	71	63	51	40	32	25	18	11
3000N2	Welsh Language	Unit 2	70	1.500	59	53	46	40	33	26	20	14
3000N3	Welsh Language	Unit 3	70	1.500	55	49	42	35	29	23	17	11